



**basic education**

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**HLAHLOBO YA SELEMO LE SELEMO YA NAHA**

**KEREITI 2**

**SESOTHO PUO YA LAPENG**

**KOTARA 2: 2012 MOHLALA**

**MEMORANDAMO**



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**HLAHLOBO YA SELEMOLE SELEMO YA NAHA  
KOTARA 2 MOHLALA  
KEREITI 2 SESOTHO PUO YA LAPENG  
MEMORANDAMO**

	POTSO  DIKARABO TSE LEBELLETSWENG	O MATSHWA	KAOFELA												
1.1	Sipho	1	1												
1.2	Sipho dintlha tse 1 . Jono dintlha tse 3 .	2	2												
1.3	aubuti	1	1												
1.4	C	1	1												
1.5	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">A</td> <td style="width: 70%;">O fumane bolo e ntjha.</td> <td style="width: 25%;">4</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Papadi e qadile ka hora ya 9 hodimahlooho.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>O fumane mpho e ikhethileng.</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Okentse dintlha tse tharo.</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>Hlokomela: Letshwao le le leng bakeng sa tatellano e nepahetseng feela. Ha hona matshwao a halofo.</p>	A	O fumane bolo e ntjha.	4	B	Papadi e qadile ka hora ya 9 hodimahlooho.	1	C	O fumane mpho e ikhethileng.	3	D	Okentse dintlha tse tharo.	2	1	1
A	O fumane bolo e ntjha.	4													
B	Papadi e qadile ka hora ya 9 hodimahlooho.	1													
C	O fumane mpho e ikhethileng.	3													
D	Okentse dintlha tse tharo.	2													
2.1	O kentse dintlha tse 3,. / Ene ele yena sebakadi sa bohlokwa. /O bapetse hantle. Amohela karabo e nngwe le enngwe ha e dumellana le sehlooho	2	2												
2.2	tharo / 3	1	1												
2.3	B	1	1												
2.4	Tjhee	1	1												
3.1	Tse ngata	1	1												

3.2	9/robong	1	1
3.3	Ontse hantle! /Ke motlotlo ka wena. Amohela karabo e nngwe le enngwe ha e dumellana le sehlooho.	1	1
3.4	Kamora	1	1
3.5	C	1	1
4.1.	(a) ditjhipisi (b) hot doko	2	2
4.2	R10 /ranta tse leshome	1	1
4.3	Fumantshwa letshwao 1 bakeng sa Ee kappa Tjhee le1 letshwao le dumellanang le karabo.	2	2
4.4	ditjhipisi le hot doko / R10 ditjhipisi le hot doko di ikgethile. (1letshwao bakeng sa enngwe le e nngwe ya dintho)	2	2
4.5	Sheba ruburiki ka tlase.	5	5
5.1	b p g j h f	1	1
5.2	B P G J H F	1	1
5.3	Netefatsa hore ditlhaku di bopilwe jwang, 1 letshwao bakeng sa karabo e nngwe le e nngwe e dumellanang le memo.	5	5
5.4	1 letshwao bakeng sa ho kopitsa polelo e nngwe le e nngwe ka nepo.	3	3
6.1	<u>Lebitso la hae ke Janet.</u>	3	3
6.2	O kentse dintlha tse kae?	1	1
6.3	<u>Mme</u> o pakela diapole,jusi le disamentjhisi.	3	3

7.1		4	4
7.2	Mme o <u>moreketse</u> bolo ya maoto e ntjha.. Sipho o thabile haholo.	2	2
7.3	Kajeno ba ne ba shebelletse mmetjhe. / Kajeno ba shebile mmetjhe.	1	1
7.4	Amohela polelo e nngwe le e nngwe e dumellanang tshebediso ya lekgathelefitile.	2	2
7.5	<u>jele</u>	1	1
8.1	O kentse dintlha tse <u>tharo</u> .	1	1
8.2	dihlopha	1	1
8.3	ba	1	1
8.4	<u>ruile</u>	1	1
9.1	tshaba	1	1
9.2	<u>itumela</u>	1	1
9.3	kgutshwane	1	1
9.4	hodimo	1	1
10.1	❖ Sheba rubriki ka tlase	5	5
10.2	❖ Sheba rubriki ka tlase	5	5
10.3	❖ Sheba rubriki ka tlase	5	5
10.3	❖ Sheba rubriki ka tlase	5	5
Matshwao kaofela			84

\*POTSO 4,5 RUBURIKI

0 Matshwao	1 Matshwao	2 Matshwao	3 Matshwao	4 Matshwao	5 Matshwao
Ha hona boiteko/kopiditse ditaelo / o ngotse karolo ya polelo/o ngotse mantswe asa tsamaellaneng le setshwantsho.	<u>Tlohela diphoso tsa mopeleto.</u> O ngotse 1 kapar 2 dipolelo tse sa tsamaellaneng le sehlooho.  O sebedisitse matshwao a puo,sebaka dipakeng le kwahollopuo ka nepo hore mmadi a kgone ho bala se ngotsweng.	<u>Tlohela diphoso tsa mopeleto.</u> O ngotse 2 kapa 2 dipolelo tse ngata tse sa tsamaellaneng le sehlooho. O sebedisitse matshwao a puo, sebaka dipakeng le kwahollopuo ka nepo hore mmadi a kgone ho bala se ngotsweng. <u>Diphoso tse mmalwa.</u>	<u>Tlohela diphoso tsa mopeleto.</u> O ngotse 2 kapa 3 dipolelo tse ngata tse sa tsamaellaneng le sehlooho O sebedisitse matshwao a puo,sebaka dipakeng le kwahollopuo ka nepo hore mmadi a kgone ho bala se ngotsweng. <u>Diphoso tse mmalwa.</u>	<u>Tlohela diphoso tsa mopeleto.</u> O ngotse 2 kapa 4 dipolelo tse ngata tse sa tsamaellaneng le sehlooho O sebedisitse matshwao a puo,sebaka dipakeng le kwahollopuo ka nepo hore mmadi a kgone ho bala se ngotsweng. <u>Diphoso tse mmalwa.</u>	<u>Tlohela diphoso tsa mopeleto</u> O ngotse 5 kapa dipolelo tse ngata tse sa tsamaellane ng le sehlooho O sebedisitse matshwao a puo,sebaka dipakeng le kwahollopuo ka nepo hore mmadi a kgone ho bala se ngotsweng. <u>Diphoso tse mmalwa.</u>